

Sepedi  
Kgato

3c

# Go fetoga



Kedibone Tladi



**Ditlhaka (poeletšo)**  
tsh,tšh

**Ditlhaka tše diswa**  
ngw,tshw

**Go fetoga**

**Sepedi**

**Kgato: 3C**

ISBN: 978-1-77981-603-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Kedibone Tladi

Mofetoledi: Kgomošo Thosago

Moswantšhi: Moses Dhladhla

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatišo ya mathomo 2023.

# Go fetoga



**Kedibone Tladi**

“Tshwarelo, lehono gona o dirile eng bjale?”  
Go omanya morena Motshwane. “Mošemane  
yo o tla mpolaya ka pelo. Ke lapišitšwe ke  
yena.”





Tshwarelo ke ngwana wa mošemane. O na le mengwaga ye lesomenne. O hloka tsebe. O hloka le maitshwaro. Morena Motshwane ke tatago Tshwarelo. Ga a sa tseba gore a dire eng ka ngwana yo.

Badudi ba motse wa Tshwarang ba be ba lapišitšwe ke maitshwaro a Tshwarelo. Ke yena ka mo le ka mola. Tshwarelo o utswa mae le dikgogo. Ngwana yo ga a tlogele selo.





Tshwarelo o be a na le khuetšo ye mpe kudu go bagwera ba gagwe. A ba diriša dilo tše dingwe tše mpe. A tlaiša bana ba bangwe. A ngwega kua sekolong. Ka nnete, o be a tshwenya.

Bošego bjo bongwe, Tshwarelo o ile a  
ngwega ka ngwakong tatagwe a sa robetše.  
Bagwera ba gagwe ba bararo ba mo letile.





Tshwarelo le bagwera ba gagwe ba ile  
ba roba kgorwana ya lešaka la tatagwe.  
Gwa kwagala fela, Mmee! Mmee! Ba be ba  
ikemišeditše go rekiša pudi ya tatagwe ye  
tšhweu.

Bašemane ba leba pudi ye tšhweu. Ya tšhabela kua morago ga dipudi tše dingwe. Ba bangwe ba e kgorogela ba leka go e swara. Ba thelela ba wa. Ba itshwarelala, ba kgonà go ema ba e kitimiša gape.





Kgorwana ya lešaka e be e robegile.  
Dipudi tše dingwe tša thula bašemane, tša  
tšhaba. Tša ngwega tša kitimela mašemong  
a baagišane. Go be go senyegile ka  
mašemong.

Bašemane ba ile ba leka go thibela dipudi, fela tša senya kudu. Ba bangwe ba ile ba kgona go swara pudi ye tšhweu ba e khutiša. Ba e khutiša ka koloing ya kgale. Pudi ya palelwa ke go tšhaba. Bašemane ba ga ba na maitshwaro, ba a tshwenya.





Ge tatago Tshwarelo a tsoga, dipudi di be di ile. Lešaka le se na selo. O eme ka thoko ga kgorwana ye e robegilego, a tshwenyegile kudu. Monna wa batho o tla kgangwa ke pelo. O be a tseba gabotse modiri wa tshenyegelo ye.

E rile ge Tshwarelo a bona tatagwe a šulafaletšwe, a itshwabela. O ile a ya go tšea pudi ye tšhweu kua ba e khutišitšego. Ngwana yo o ile a kgopela tshwarelo. A tshepiša le go lokiša moo ba sentšego gona.





Tshwarelo le bagwera ba ya go nyaka dipudi tše dingwe. Ba di nyakile gongwe le gongwe. Ba bangwe ba ya le kua thabeng. Ba ile ba di humana godimo ga thaba. Ba di gapela gae ba tshogile.

Ge ba goroga gae, ba ile ba lokiša kgorwana ya lešaka. Ba bušetša dipudi ka lešakeng. Ba be ba dira tše ba tšhogile kudu. Ba be ba itshola ka se ba se dirilego. Ngwana yo Tshwarelo o tshwenyegile kudu.





Tshwarelo a loga leano. O be a nyaka go fetola maitshwaro a gagwe. O be a sa kgahlwe ke ge batho ba sa mo rate. Tshwarelo a tlelwa ke kgopolو ye botse ya go fetola maitshwaro a gagwe. Ngwana yo a kgobokanya baswa ba motse wa Tshwarang.

Tshwarelo le baswa ba bangwe, ba thoma mokgatlo. Mokgatlo wo ke wa go hlwekiša mo motseng. Ba dira ditšhengwana tša merogo. Merogo yeo ya fiwa batho ba dikobo di magetleng le magae a ditšhiwana. Maitshwaro a Tshwarelo a thabiša Morena Motshwane.





Badudi ba motse wa Tshwarang ba thabetše seo. Ba thuša ka didirišwa tše dingwe. Baswa ba bangwe, ba thomamekbatlo ye mengwe gape. Ba bangwe ba thuša kua legaeng la batšofe.

Tshwarelo o fetša nako ye ntši a na le baswa. O be a ba eletša ka maitshwaro a mabotse. Mo ngwageng wo o fitilego, Tshwarelo o ile a ithopela sefoka sa go ba moetapele wa baswa. Morena Motshwane o be a ikgantšha ka ngwana wa gagwe.





Tshwarelo le motse ka moka ba ile ba  
thabela sefoka seo le go fetoga ga gagwe.  
Mafelelong Tshwarelo o ile a ba mohlala wo  
mobotse go baswa ka moka. Ngwana yo  
bjale gona, o na le maitshwaro a mabotse.

Projeke ya go hlongwa ke Tshwarelo e sa le gona le lehono. Baswa ge ba gola, ba e šielda ba bangwe. Ba tsena ba etšwa, bjalo bjalo. Projeke ye, ke seikokotlelo sa motse wa Tshwarang. Bjale gona, Tshwarelo o fetogile.





## Readers

### Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

### Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketše meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaithai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša baVenda
- Bula, Tswalela, Tšweletše
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Leseke la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa mahljana

### Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapi
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itfeleletše
- Mosetsana yo mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela

### Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moorí ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tiiša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofolo

### Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofolo
- Mehlare ya Afrika Borwa
- Toro ya ga Dimpho



Room to Read



NELSON MANDELA  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful  
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašeleng go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tše di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

